

ИННОКЕНТИЙ ЭРТЮКОВ



КЫТАЛЫКТАР

Эртюков И.

382 Кыгыл-ыктар: Хоһооннор. Кыра савсталах оркуола оболорулар. — Якутский: Книгуэ изд-вога, 1979. — 56 с.

Эртюков И.

Стерхи. Стихи для детей.

И олодох хоһоонноруна кыргыттыгы и олох диктер, кыргыттыгына кыргыттык кыргыттыкына Севера. Понч аргыттык диктер кыргыттык и олодох диктер кыргыттык.

70802—010
Э М137—79 73—79

С (ЯК)

С Якутское книжное издательство, 1979.

*Этиннээх суурбэнис сыллар
Кэм да үрүк-түрүк сылдыар
Аастыс кэмнэр пионердарым,
Ажалсыһыт эдэрдэрин,
Удлээбит, сэриилэспит—
Үрдүк изнин төлөспүт.
Апта уонугар бизри
Ахсаабатах пионеры—
Остуоруйаһыт обоннору
Умнумаарым, оболорум!
Апта уоммун туолар күммэр,
Анаан бу бэлиэ түгэммэр,
Оболорбор, эһиэхэ,
Остуоруйаһыт түһүөххэ!*

КЫТАЛЫК КЫНАТА ХАЙДАХ ХАРАЛАММЫТА

Былыр-былыр өрдөөрүтэ
Быһата, быдан сыллаарыта.

Эһэм эһэтэ даһаны
Эмиэ төрүү илгинэ.

Дьоннор чаачар сааларынан,
Охторуна — туох баарынан,

Бултаан-алтаан одороллоро,
Булду бэркэ булаллара.

Оччоҕо хоту дойдуга
Булт-ас арайыы илгитэ:

Сыһыма саһыл сырбайар,
Хайаҕа таба тамайар.

Тайахтар — ураа муостар —
Тайҕада үөрүнэн муостар

Кэмнэрэ эбитэ үһү,
Сөрөөлөрө кыыл-сүүл үгүһүн.

Маардар аайытын маатырбас,
Күөллэр ахсытын көбүөхтэс

Көтөр кынаттаах муостара,
Кини сөбүүх хаастара, кустара.

Кураҕаччыта куйаарара,
Дьинэрэниэрэ дьинэрэйэрэ.

Былдырыыт, бараах бырылас,
Кынат тыһаа кып-кыыгынас.

Мороду этэр моргуора,
Моонньобон-күөкэгэр үөрэ.

Эргиччи көр: күп-күүгүнэс,
Элэгнэс уонна эймэгнэс.

Биир сыл туран дьикти буолбут:
Саас мас хараҥа түүн түспүт.

Бу көтөр кэлбит кэмгэр
Буолбут дыэ сүрдээх үлүгэр.

Көтөрдөр хоту бараары,
Туундараҕа тарҕанаары

Көтүөх эбиттэр даһаны,
Хаймахтарай хараһаны...

Хайа, толоон үрдүлэрэ
Хараһанан бүрүллэрэ.

Күөллэр ханна баалларын,
Көстүбэккэ сыталларын

Көрдөөннөр муну көрөллөр
Сымыттыах буолбут көтөрдөр.

Хараҥа халлаанга айманан,
Көтөр саҕарар мунҕанан.

Онуча олохтоох дьоннор
Уйулҕа куттара көтөннөр.

Хайдах тынан көтөрдөҕө
Түргэниик көмөлөбөргө

Санаа була сатыллар,
Төбөлөрүн таах кырбыллар.



Сүрдээх чобоо ово ол
Аята даваны — Мохсобо!

Сытыи өйдөөх — ол нинигэр
Мохсобо ааты бизэрбитэр.

Уолбут туран маньык этэр,
Бары дьоннорун собутар:

«Көтөрдөргө сырдык наада,
Оттуовун үгүс кутаата.

Оччоо тыкныт сырдыктан
Харанга куотуо куттанан.

Оччос үөһээ отуунааха,
Сирн сырдатыада ыраааха.

Оччоо өрүстэр, күөллэр
Омооноро көстүөх этилэр.

Кутаа үрдүнэн көтөрдөр
Ону туһулаан көттөллөр»...

Дьоннор мань сөбүлүүллэр:
«Дьэ, кырдык, ити сөп», — дииллэр.

Тобус уон тобус тордохтон
Толуу, чулуу дьон тахсан.

Тобус уон тобус таас хайа
Толомон-үрдүк чабырбайа

Кутааларынан күлүмнүүллэр,
Халлаан анна сырдык күлэр.

Үрдүк хайаттан кутаалар
Ыраах күлүмнүү сырдааннар,

Улуу күөллэр уорбалара,
Сүүс өрүстэр дьарбаалара

Көтөрдөрү ыгыраннар
Көстө күлүмнүү сырдааннар,

Аартык суоллара буоланнар
Аһылланнар туртаһаллар.

Көтөрдөр сүрдээбин үөрэн,
Хойуу үөрдэринэн киирэн,

Кутаалар үрдүлэринэн
Куорсунарын уоттан сэрэинэн

Көтөннөр күлүбүрэстилэр,
Айаннаан илибирэстилэр.

Арай ыарахан буоланнар,
Аргымыдык туналыһаннар.

Кутааны адыс үрдүнэн
Куорсунарын охсуһан,

Кыталыктар кыгкынаһан
Кырымпалыһа ылаһан.

Төлөһгө кынаттарын
Гөбөлөрүн сыраттаран.

Муус манган кынаттарыгар.
Хаалбыттар дьураа курдуктар.

Онтон ыла кыталыктар
Кынаттара хараламмыттар.

Итиһинэ маһан истэрэ
Саһарымтыһан көстөрө —

Хоту дьоннор кутаалара
Кытыаста умайаалара.

Хараһа арым дьайбаран
Халлаан урсуна туртайан.

Көтөрдөр бары көтөннөр,
Айаннаары аттананнар

Ыраах суолга туруулара,
Ыллыһ-туойа барыылара

Ыас хараһа кудугута
Ырдыһа туллубута.

Оннук Мохсоһол уол өһн
Улук түүһү кээр үтэйһн.

Көтөрдөрү быһһаабыта
Үһүйэһнээрһе хаалбыта.

Мин Халымаһа сылдыаммын,
Бинер тордох оннун буламмын

Ыһымпыһаһар эһиттэрэ:
«Манһа өйдөөһн кэһис эрэ,

Уонна дойдугар тиһэйһннн
Мохсоһол олоорто дииһннн,

Оһолорго остуоруйа
Ол уол туһунан суруйан

«Балэхтээр». — дииһн эһиттэрэ,
Бигэтик көрдөһүттэрэ.

1976 с. Гаһра.

КУОСКА УОЛА ЫАЛДЫБЫТ

Остуоруйаны таптыыр,
Одус сэргээн иһиллиир
Сизним саҕа оҕолорго
Кэһэ, сарсыарда, баҕар,
Истиэхтэрэ диемни мин
Кинилэргэ анааммы
Кыра остуоруйаны
Кыһанан суруйабын.

Куоска уола ыалдыбыт,
Куһаҕан дьүһүн буолбут.
Кэһэттигэр ыарылыыр,
Сарсыарда эрдэ ытыыр.
Ийэтэ — аҕам куоска
Хайдах тыһыан булбакка,
Оһох таһыгар иттэ
Олорор уолун кытта.

Мэник буолан буорайда,
Бэйэтиттэн ыарыйда.
Ийэттэн ыһаппакка,
Көһүллэтти ылбакка,
Куоска оҕото Куока
Бэрэһэ тыалга-кууска
Тыаҕа таһа сылдыбыт,
Тиникэ мэнээк иттыбыт.

Мөлтөх, кыра эрэри
Моротойу ситээри,
Сүрдээх үгүстүк сүүрбүт,
Сор-муһ бөбөнү көрбүт.
Тыгыраҕа ыалдыбыт,



Тиниһ ыстаппат буолбут.
Куока ытыыр, ыарылыыр
Куоска дээ онтоп ыксыыр.

Тыгыраҕа ыалдыбыт,
Тиниһ ыстаппат буолбут...
Тыгыраҕа суох куоска
Хайдах табыллыһай булка.
Тыгырах, тинс суох буоллун
Оччоҕо куоска уолун
Куоска диехтэрэ дуо аны —
Куһаҕан баҕайыһа.

Ылыгар таһсан иһэ
Ыксалтан ытамныһа,
Уолун ханна эмтэттиһи
«Ыйан кулун эрэ», — диеһи
Көрдөһө олорбута,

Ол-бу дээки көрбүтэ,
Ылаа куоска онуоха
Ыйан эттэ киниэхэ:

«Ханна эрэ бэрт ыраах
Халыг бултаах, кизг ыырдаах
Хара Мааска ошоньор
Баар үһү дииллэр дьоннор,
Онтон көрдөһөн көрдөр,
Ол дьаалы эмтээн үөртөр
Туһалыа эбитэ дуу,
Билбэтим дьэ ону», — диир.

Ийэ куоска үөрээхтир:
«Оҕом үтүөрдэр», — диэхтир.
Ылаа салгыы сүбэлиир:
Отонуту күндүлүүр
Туох ас наада буолуобун
(Билбэт туох баарын-суобун).
Балай эмэ элбэди —
Аахта отонут сизэни.

Дьинэтигэр кэлэн куоска
Уолугар адьас уоска
Эти анньан көрбүтүн
Уола сизэбэт өрүүтүн.
«Оҕом эмнэ бэргээбит,
Оо, өлүү буолар эбит,
Кэбис дьэ отонукка
Сүүрэн бара охсуохха!»

Алаастары аасталыыр,
Тыалары бысталыыр,
Уорбалаабы таһынан,
Улуу күөлү баһынан,
Сизлэн-хааман сиксийдэ,
Сылайдар да сии тийдэ
Хара Мааска ошоньор
Уорабайдаах олобор.

Сэттэ күтэр харабыл
(Дьулааннара эрэбил)
Куосканы тохтоттулар,
Куолудуу ыйыттылар.
Ошоньорго барарын
Олуйсан билэн баран,
Көңүллээн дьэ ыттылар
«Сөп, чэ, бар, ааст!» —
диэтилэр.

Ийэ куоска тиэтэйэн,
Ошоньорго дьэ тийэн,
Либир ааны тэлэйэн,
Киһрэн кэлэр сэрээн,
Ворог Чыс тириититтэн,
Баттабыттан, тыһыттан
Тигилибит олбогор
Сытар эбит ошоньор.

Нэктэл кулут күүдээхтэр
Ким киһирбитин эттилэр.
Онуоха ошоньор дьэ
Оргууй аҕай олоордо,
Уонна ийэ куосканы
Ордук болҕойон кини
Тугу кэпсириин истэн
«Буоллаҕа», — дьин кэбистэ.

Олорбохтуур маланньы
Уоһун, ытыһын салым,
Кэмниэ-кэнэрэс күтүр
Кэтэһиннэрэн дьэ этэр:
— Баран көрүөм буоллаҕа
Мааска биһини аймаҕа
Хааммын ханна гыһыамый,
Хайдах дьин akkaастыамый!

Ыалдьар оболоох ийэ
Ыксыыра сүрүкэйэ,
Хара Мааска ошоньор

Хата, түргэнийн кэлэр,
Дархан ахан бэйэтэ
Дьэ көрдөгүнээрбэтэ,
Куока адьас аттыгар
Курдугунуу олорор.

Сотору буола-буола
Ылалдыбыт Куока уолу,
Хара Мааска сэрэниэ,
Аргыйдык имэрийэни,
Ылалдыбыт тыгырадын
Салым-салым харадын
Быһа сирэ көрбөхтүүр —
Мааска итинник эмтиир.

Ийэ куоска эрэйдээх
Иитин тыһа сүрдээх,
Эмис күүдээх биэр буутун,
Чооруос холун булбутун
Гусна иһиккэ угар,
Туустан-тумалаан уурар.
Сүөгэйдээх күөрчэх уонна
Сылаас үүт кутулуһа.

«Баһаалыста, остуолга!»
Кырдыаҕас аһылыкка
Аргый адастан кэллэ,
Ытыгарын салыһа,
Уонна дьэ аһым-аһым,
Обо үтүөрүөн саным
Сангаран ыһаарыһаата,
Сүбэлээтэ-амалаата:

«Тыгырадым марыста
Тымныһымттан быһыста,
Оттон тиистэриң чаһа
Обо Куока, араһа,
Туох эрэ кытаанаҕы
Тиниктээтэ буолуода.

Аһаатын убаҕаны,
Аһыйбатах эт аһы».

Обонньор ахтан-бохтон,
Аһаан-сигэн аһыс тогон,
Кизһэтнэгэр дьизэлээтэ
Ити ата эмтээтэ.
Куока уол үтүөрбүтүн,
Мин тус бэйэм көрбүтүм.
Мэнээк аны тыһа
Бэйднэ барбат сурахтааҕа.

N 3990

ЧООРУОС ИККИ КҮҮДЭЭХ ИККИ

(Кыһыгы номох)

1

Кыһын дьулаана сүрдээх
Кыһалбатын билэниэр
Чооруос итинниэ күүдээх
Дьукаахтаһыах буолаллар.

Адыс ыйы барымрга,
Аам-даам тыйыс тымныны
Аһаан-сиэн туоруурга
Аһаан, эппитэр мань:

«Эрдэттэн сэрэниэххэ,
Элбэх аһы буллахха
Кыһын да кылгас днэххэ
Эйэ дэмнээх буолааха.

Чоруччаны син мустум,
От снэмэтин хомустум,
Туорабы да була түстүм,
Сүүрдүм-көттүм олустук.

Арай сылаас орун булан
Дьукаахтаһан күүс холбоон,
Кыһи-сүөһү дьон буолан
Кыстаабыт кыһи».— дин

Чооруос чыпчаах чочойон
Чубугуруу олорто.
Оно туран хоруйун
Күүдээх маннык онордо:

«Сүрдээх өйдөөх суол буолар
Сөбүлээтим этэргин

Итинник сүбэ булар
Сөптөөх этэ динбин мин.

Аспытын булунааха
Арааһа кыһын, тымныы,
Кини да биллибэккэ
Син аһан хаалыа нини.

Чэ, бэйн ас дини буоллун
Ол наадатын наадалаах.
Оттои олох тутулун —
Дьэни умнар кутталлаах.

Хайа тымныы ыйытыа
Хайһан да хаххан чаһын
Хам-кум түүрэ тутуо
Хаарыйар тыаллаах кыһын.

Дьнэ наада буолаарына
Борук-сорук да буоллар
Бэйэн сирбэтэххинэ
Ичигэс дьэни булар

Соччо ырааба суох суол.
Минэхэ кыра үүтээн баар
Мингин кытта дьукаах буол
Дьнэ, ампаар оно биир.

Олоруохпут буолаба
Уһун кыһын да бүтүө.
Дохсун тымныы буулаба
Биһигини сүтэртиэ.

Ол дьнэм били эи билэр
Төһүргэһинг аһыгар
Саһынын сибэккилэр
Быыстарыгар саһан турар.

Чэ, ону бэйэн билээгин
Сөбүлээһэр буолааха

Аспытын киллэриэниг
Ампаар иллэн буолуоҕа.

Мин аһым онно сытар
Кыһынгыга хасааһым
Сиэтэххинэ сии тотор
Дылы монуур саппааһым».

Чооруос тугу сагарыан
Чопчу-чуо тобулбакка,
Хайдах-туох дьэн хардарыан
Хап-сабар өй булбакка,

Тумсуи дуомунан түүтүн
Туой арына-арына,
Уҥа-хаҥас көрбүтүн
Өйдөөбөтө даҕаны.

«Сөп буолуо, арааһа, дьэ
Сүрэхини таба эттинг
Уот тымныыга нһирдье
Олорор ордук дьэтим.

Хаар-сиир иннилэринэ
Хата аһы таһыаха,
Ыл-дьон көмөлөрүнэн
Ылсан таһа өхсүөххэ!»

Чооруос үөрэн, табыллан
Чуочарыа чонойдо,
Дьукаах-доҕор булуллан
Туорахтаһа ойдо.

II

Аһы-үөлү таһарга
Айдаан-түбүк буолтугар
Сүүрэн-көтөн нһэргэ
Сүргэлэрин көтөбөр

Уонча чобуо чооруостар,
Оччо хоодуот күүдээхтэр
Көмөлөһөөрү мустар
Күүгээннэрэ сүрдээхтэр.

Сырсыы, көтүү дьэ сүрдээх
Сымсалара бэрдин ньии,
Чооруостан ордук күүдээх
Өйөр да көтүөккэлиир.

Чооруос булбут саппааһа
Чугаһа бэрт буоллаҕа,
Сүрдээх түргэниик таһан
Бүтэрдилэр бадаҕа.

Күүдээх ампаара туолла
Күндү ас-үөл бөҕөнөн,
Көһөргө дьэ сөп буолла
Дьыбэ-уокка эрэнэн.

III

Кырыа хаары тэлгэтэн
Кыгыдыа тымныһан,
Кыһын обургу кэлэр
Кыһыран дьэбилдйэн.

Чооруос күүдээхтин биригэ
Дьукаахтаһан олорор,
Кыс устатыгар сиригэ
Хасааһын эмнэ уурар.

Дьукаахтыылар мал-маллым
Доҕордоһон сүбэни
Хонук хонон, күн өрөөн
Олороллор дьыэ-дьыэнэн.

Тон хаарга ый куттаата
Түүнүн көстөр кылбанным

Кыһын буолта ыраатта
Таһырдыа тымны-тымны.

Хас ыйга ити курдук
Одорбуттара буолла,
Биир кун чооруос сүрдүк
Кыһыран көхсө туолла.

«Кыттыгас — аата эрэ
Кыһыны быһа миэнин
Сизбитэ тоҕо-хоро,
Дьэ билгити киниэнин

Сизн көрүүхпүт буоллаҕа
Туох астаах буолан үөрдэр
Аһаан киһи тоҕуоҕа
Ама баар ини доҕор».


Күүдээх иктэр иктибэт
(Кини сүрдээх кинтэрэй)
Хоруйун туох да дикбэт
Арай аһаан мотуйар.

От сыата арыһаата,
Туорах чугаһаан ээрэ,
Бараммат динн туох аатай
Баар да сизэтэххэ бүтэр.

Кыс ортогун саҕана
Кыра чооруос хасааһа
Тэс тына дьэ баранна
Аны хаалла күүдээх чааһа.

Сайыны, күһүнү быһа
Соруван ахан ама
Күүдээх соһо-сыһа
Хасааһын булуммута.

Биир сарсыарда дьылээбэ
Биллэ дьэбир соҕустук



Чооруоска — дьукааҕар
Дьонукнаан эттэ маннык:

«Доҕоруом, мантан ыла
Мин хаһааспын аһыбыт», —
Уонна дьэ биир-биир ылан
Уурталыыр аһыбыт

Хап-хара быта угун
Хатыс быа курдугу
Аата күтүр үгүһүн
Чөмөхтүүр үрүт-үрдүгэр.

Чооруос тумсун туомунан
Тос тына охсон көрөр,
Онуоха тостумуна
Чооруоспут муну көрөр.

Быта угун быа курдук
Быһыта охсуон суоҕа,
Кэбийэн сииргэ ордук
Чооруоспут муннаныаҕа.

Амтана да атыни,—
Аһаабатах чооруоска,
От сыатын талымкатын
Ама биэриэнг дуу, бу аска.

Оттон күүдээх бэйэтэ
Оргууй абай кэбийэр,
Сыта-тура быһата
Сыа-сым курдук мэтийэр.

Чооруос төрүт аһаабат
Тугу булан аһаабай,
Хаһан ас ғынан сиебит
Бытатын угун сиебэй.

Дьукаах онно кыһаммат
Дьукку-төрүт даһаны
Атын дьону билиммэт
Бэйэ тотто даһаны.

Куртах, оһоһос нинни
Хаһан, ким ылбытай,
Чооруос хас күн, ый оннук
Олоруобай ыксаан эттэ:

«Мин күндүбүн-мааныбын
Мэтийэн-сизин баранғын,
Аһы бытанг угунан
Аһаатын диеп эрдэбинг.

Сааспар сиебэтэх аспын
Сатаан аһы суохпун,
Албынҕа мин хаһааспын
Аһыан биэрбит эбиһпин.

Кэбийэн сиединг диегинни
Кэдирги аскын этэн,
Күһүн эрдэ эн мингин
Сэрэтэн кээһинг этэ.

Тумустаах көтөр бийһэ
Тонсуйан эрэ сириин,
Билэ-билэбин дьыг иһэ
«Кэбийэн да сизэ»,— дииринг.

Быа курдук субулар
Бытан угун соннуурун
Мингин баттааһын буолар
Кэбийбэти муннуурун.

Дьэ билигин хайдах бу мин
Дьылы-күнү туоруубун,
Хантан аһы буламмын
Сааска диери тийэбин».

Чооруоспут дьэ итиннэ
Чууп-чаап диеп саһараахтыыр,
Кырдыга этилиннэ
Кыһыны хайдах туораахтыыр.

IV

Күүдээх ончу кыһаммат
Күлэ сашыр быһымылаах,
Дьукаарын дуол аһыммат
Онтуката кыһымылаах.

Кэбийбитин курдук син
Кэбийэн кэрдиргэтэр,
Уурбут аһын үксүн
Бэйэтэ мээтиргэтэр.

«Быта уга да үчүгэй
Дьыл-хонук аһа буолар»,—
Дии-дии үрүт-үрдүгэр
Күүдээх куолуланар.—

«Уран сиебитим баараа
Уопсай астаах этибит

Ону кэлэн арааран
Эйиэнэ-миэнэ диибит.

Тугу муспулпут уюсай
Туох баар да, тото аһаа,
Кыраһы баран аахсар
Сизэри таһынан наһаа».

Күүдээх дьэ уойбут-топпут
Көстө быта угуттан
Ачыгы хаһан топпут
Итэбэйбитэ этэй.

Чооруос онтон кыһырда
Чубугуруу чуочмаарда,
Киһирэр хаана дьэ киһирдэ
Кингэ-наара туолла да:

«Албын-түөкэй сатамат
Аспыт уюсай дии-диигин,
Киһи аһаан туһамат
Аһынан киһиргинни.

Быта угун хаһан да,
Сизэ көрбөтөх бэйэкэм,
Эн ону күһүн эрдэ
Миэхэбэ сэрэппэккэ.

Албыннаатым огостон
Ахтыбатах эһиккии,
Хаһааскын ханнык астан
Муспулукун эһитэххин.

Мааны билбитим буоллар
Мааны бэйэлээх аспын
Эн уорабай хороонгор
Кутан бизэрэр этиэм мин.

Түүнүн эрэ сымбатыр
Түөкүн түөкүнүн өттө,

Алыс таптыыр-ытыктыыр
Аһым аһанан бүттэ.

Уоруйахтан ордуутун
Буорун ылан сизэм дуо,
Туох аспыт ордубутун
Түгэт, арахсыах өйдүө!»

Күүдээх урут үөбүүнү
Соччо истибэт этэ,
Ити үөбөр этинни
Иһигэр киллэрбэтэ:

«Туох, туох диигин, бээрэ, эн,
Тугу мин оҕорбуллар,
Баачча үлүгэр үөбэн
Быс туман куттун, доҕор.

Атабастаммыт буол да,
Арахсаргар тнийэбин,
Халлаан эмнэ сылыйда
Хата дьэкиби кэнэттэбин.

Куһаҥан аспын бэйэм
Куһуоктанан көрүүбүм,
Сытан эрэн кэбийэн
Сылы-күнү барыабым.

Көтөр кынаттаах киһи
Көҥүл сылдьыан буоллаба,
Мин курдук орох иһин
Сылытыарын хаалларай?» —

Дини күүдээх күлэ былаан
Кэбигирээн кэбистэ,
Соччо-баачча быһылаан
Буолбутун биллэрбэтэ.

Чооруос күүдээх тылыттан
Тугу тыһыан булбата.

Кышыран абатыттан
Кышынар кигин кыаммата:

«Кынаттаах диэбит буолан
Кыматы эи биэрбитизиг...
Тумсубун тобо умнаан
Үөбүү огостубатыг?..»

Өссө тумус баар эбээт,
Ону тобо эппэтиг,
Тумус диэн тугун билбэт
Төбөбөр биллэх эттиг!»

Күүдээх салгыар тарбырын
Күлэ-күлэ сангарар:
«Кынаттаах эрэ диирим
Кыра эбит дии, доҕор.

Чэ, оччоҕо, эи, туоххунуй
Өксөкүгүн дуу, хотойгун,
Өссө туох буолуоххунуй
Билбэтиг ээ, доҕорбун.

Үөбэ-мөбө барыма
Үчүгэй буоллаххына
Ордуккун сүтэриэмэ,
Көс ээ, динэ буллаххына.

Халлаан көтөрө хайаан
Хайтаран олоруогуй?
Үрдүк солко күөх халлаан
Үтүөтүн эи умнуогуй?..»

Суустаах тылтан кышыран
Кыатаммакка абаран,
Күүдээх үөбөн иһэрин
Тулуйа сатаан баран,

Чооруос чоноччу туттан
Чубугуруу олордо,

Кышырбытын уовуттан
Кылыа тура ойдо:

«Көтөрбүттэн иһинимэ,
Тумсубуттан туллума,
Олох дуол сизганимэ,
Оичу төрүт булума.

Кыстык хаар ортотугар
Кыһайагытын соруйан,
Үүрэрин эбинтигэр
Үөбэриг өссө баар эи.

Дээ ити буоллабына
Дыг кырдыгы булабыт,
Арааһа, мии даһаны
Атаҕастаппат ийибин!»

Уонна сүрдээх үлүгэр
Охсуолана түстэ да,
Тумсунан төбөтүгэр
Күүдээҕи чабылытта.

Күүдээх онно соһуйан
Ыларытыттан даһаны
Сангата суох иһийэн
Сыппахтаата дээ уонна

Кэмниэ-кэнэбэс кэлэн
Киллэрэрин киллэрдэ,
Кышырбытыттан үллэн
Кыбдыгырыны олордо:

«Охсуһууну саҕалаан
Оройбуттан иһнибит
Одьунааска салҕалаан,
Оччо үлпэт ийибин.

Охсубуту охсуунаан
Убарытар куолута!»

Уонна күүдээх сорунан
Тыгырабын саратта.

Чооруос утары кээли
Чуочарыйан эрэрин,
Түөскэ тыгырабынан
Түһүтэлээтэ күтүрүн.

Чооруос түөһэ ол онтон
Хаанынан кытыаһына,
Ыксаан буордаах орохтон
Сырдык диэки ыстанна.

Күүдээх ньобойо сүрдээх
Көнниттэн эмнэ тахсар,
Дьэ онно өссө күүстээх
Кэйгэллэһин салбарар.

Чооруос күүдээх үрдүгэр
Тус да тус, топ-тобурбас,
Күүдээх чооруос кэтэбэр
Тыгыраба сарбаһиас.

Күнү-түүнү билбэккэ
Күндүллэһин, кириһини,
Ыйы-күнү көрбөккө
Ытыш-ытыш бэрсинни.

Улай хаанынан устар
Охсуһуу уластана,
Хас да күн устатыгар
Хабырынна бу маанна.

Кукаакылар көрөннөр
Куттанылар сүрдээрин,
Лааскайдар да сөрөннөр
Тахсыбаттар орохтон.

Өр да өр буолан баран
Өйдөнүлэр өстөөхтөр,

Саниэлэрэ баранын
Сыттылар эрэйдээхтөр.

Бир сарсыарда мэкчиргэ
Мэлээрингизин кээлтигэр,
Чооруос көстүүдээх сиргэ
Олорон биэрбитигэр.

Алаа даһаны буоллар
Анараа күтүр көрдө:
«Хайа бу түүх үлүгэр
Хаан-сини бөгө оҕордо?»

Онуоха чобоо чооруос
Ону-маны элпэккэ,
Көнөтүнэн этириэс:
«Күүдээх сиэтэ», — диэн эттэ.

Мэкчиргэ мэлээрингизин
Бэркиһириин биллэрдэ
Уонна дьэ эдээрингизин
Ойуурга көтө турда.

Хас күн ааспыта буолла
Хааннаах кириһи көнниттэн
Тыа иһэ тилэри туолла
Мэкчиргэ сөһөннөтөн.

Кынаттаахтар чооруоһу
«Кыйбыт күүдээх», — дьһэллэр,
Сүүрэр атахтаах түүһу
«Күүдээх буорайбыт», — дииллэр.

Кыыллар хантан биллилэр
Арба, били лааскайдар
Орохтон быгыалыыллар,
Кириэр-тахсар эвилэр.

Солонго солонго суох
Дьһөнүннаахтык санаана

Ким да днэки буолуо суох
Кини курдук туттуна.

Чугас эргин кыыллары
Чуо ааттаан ыгыртаата,
Утубар да маллары
Оннооҕор туруортаата.

Эһэ уонна мөҕотой
Эрдэ уһугунулар,
Адьаһыи эһэ отой
Утуйан улук сылдьар.

Кинигинэйэ-кииккини
Кингэ-наара кинрээри,
Сүбэлэһэн мэрбэниир
Сөбүлээбэт эрэри.

Арай, дьэ, оттомо суох
Дьирикинэ мөҕотой
Тинги кытта куустуһуох
Дьэ кэккэлэспит аҕай.

Суут-дьүүл буоларын истэн
Сонунга наада кыыллар,
Көтөрдөр олтон-мантан
Көбүөхтэһэн мустаннар.

Соһуйбакка бэрт холку
Суодалба тайах кэллэ,
Өрүү үргүүк чубук
Туртас доборун булла.

Сизгэинэр бэдэрдэрдиин
Сэргэстэһэ турдулар,
Сур бөрөлөр кинстэрдиин
Туох буоларын күүттүлэр.

Кукаакылар да суордар,
Нэтээгилэр да чыстар

Мустаннар, ханна да ордор
Сири хаалларбатахтар.

Кэмшиэ-кэнэбэс дьэ
Кизбирэннэр, туттаннар
Кэллилэр ээ, үрдүккэ
Олоруохтаах улуулар.

Уонна кизгэ Уссурияттан
Уордаах хахай бэйэтэ
Ымырдык көрөн-истэн
Ымырыйан кэлбитэ.

Күүдээх иһигэр үөрэр
Улуу кыыл кэлбиттэтэн:
«Буулаҕа кини уулар
У-уу-ур-ааҕа», — диир эрдэттэн.

Көтөрдөр соччо-бачча
Үөрбүттэрэ биллибэт.
Оҕоньору ылбычча
Хайгыыр тыл этиллибэт.

Суут-дьүүл кэмэ чугаһаан
Суугун-сааһын бөдөнөн,
Өстөөхтөрү араартаан
Олортулар сэрэнэн.

Сууту хахай сабалыыр
Суостаах дьүһүн-бодо,
Сагаран иһэн аҕылыыр,
Чооруос днэки чуо көрдө:

«Сөбүлэспэт эрэри
Сөрүөстүө суоҕа этин,
Охсуһууну-иирээни
Онон ити көбүттүн».

Күүдээх буруйа түгуй —
Аһыыр аһын биэрбитэ...

13990

Онтон ордук, дьэ, тугун
Бизриэбэ хаалбыт этэй.

Тапсыбатах дьукаахтар
Кэбис арахсыг аны,
Оннук-манньык сурахтар
Таргымлларын намтатын.

Мантан иньэ, эн, чооруос
Итинник дьүһүннээх буол,
Онтон күүдээх, эн, ордуос
Быһыыг сүрдээх мөкү суол.

Эйигиттэн ордуос буолуох дьон
Бийи тутта сылдыабыт,
Энэ даһаны, мин да буол
Кини-куоһ ахан дьоннорбут.»

Итинник этэн баран
Кырдыаһас дьулаан аһыытын
Чымаанньык ардыаппытынан
Сытта, уурдаба ити.

Онтон дьэ хотой диэки
Олоотуурун кытары
Биирдэрэ, сайгар эн диэнн
Бэркэ өйдүүр сотору.

Токур тумсун согунна,
Кынатын көннөрүһүнэ,
Огостон баран уонна
Дьэ, манньык ингэтиннэ:

«Чооруос — чугас аймахыт —
Чуолкайдаан эттэхиннэ —
Арааһата баттаммыт,
Дьылгээрин биллэхпинэ.

Аһыйбыт быта угун
Аһаабатах аймахыт,

Ону хайдах, дьэ, бүтүн
Чооруос сизэрин билбэппит.

Охсуһуугут туһунан
Уураах манньык буолуохтаах —
Бүгүңгү дьүһүнүңн
Иккиэнгит хаалыахтаах».

Уураабы итинник ууран
Баһылыктар бүттүлэр,
Тарбастылар ким сүүрэн,
Ким быралгы көттүлэр.

Онтон ыла чооруоспут
Кып-кыһыл төбөлөммүт,
Түөһүгэр бааһа оспут,
Остор да, хаан өгнөммүт.

Уонна күүдээх оробор
Олорор үгэстэммит,
Чооруос, кыһын да тоһор
Диэнн, билбэт күүстэммит.

Оботтоохтор, кингнээхтэр
Оннук биһиргэ олобботтор,
Албыннар ээ, күүдээхтэр,
Ордуостарын чооруостар.

«Үчүгэйдик не-истэн
Өйдөһүспэт эрээри
Үөрдүһүмэ», — диэн этэн
Үөрэтэллэр ээ, мээрин.

Өс хоһоонун умнумаһ
Өбүгэ үгэстэрин,
Күүдээх, чооруос буолуман,
Доборгутун сүтэrimэн.

САЙЫН САЙЫЛЫККА

Күөх окко олорон

Сайылыкка оҕолор
Күөх окко олороннор,
Сэһэн-кэпсээн бөрбөлөр
(Сороҕор мөккүһэллэр).

Петя сабалыыр бүгүн:
«Кэпсэтиэхэйиҥ эрэ бийи
Ким аҕата тугун,
Туох үлэһит киһитин».

Тима: «Мин аҕам, — диэтэ, —
Тутар сага дьыэлэри
Араас, үгүс туһут дьыэтэ
Улахан, орто, кыра.

Тутааччы олус наада:
Оскуоланы, дьыэлэри,
Кулуубу, оҕо садын
Оҕороллор кинилэр».

Васюка омуунулар:
«Оттон мин аҕам летчик,
Дойду араас муһуугар
Тийтэлиир чэпчэкитик».

Летчиктар сүрдээх дьоннор,
Эр-хорсун сүрэхтээхтэр,
Былыкка олороннор,
Барытын көрүүхтээхтэр.

Оттон аны нарын Надя
Оргууһдук намылытар:

«Шофер даҕаны наада,
Аҕам автобус ыттар».

Автомобили ыттар
Шофер буолар үтүө суол,
Кини баар ытхаттар,
Өрүү үөрэн көрсөр буол!

Улялаах аҕалара
Уһут бэрдэ — капитан,
Уһуннаран аҕалар
Таһаҕастары кыстаан.

Уһут буолар наадалаах
Улахан, күүстээх үлэ,
Уу аала баар тардылаах
Уур да, барытын илдээр.

Гена килбик соҕустук
Кэпсээн кигинэйэр:
«Геолог үлэтэ уустук,
Аҕам сирин чинчийэр».

Тайҕа хайатын, сийин
Таабырынын таайааччы,
Геолог баар дьикти киһи,
Сир баайын арыһааччы.

«Учууталлыыр идэтин
Олус таптыыр ээ, — диэтэ, —
Ол тоботун билбэтиҥ, —
Аҕатын хайбаан Света.

Учуутала суох киммит, дьэ,
Оскуолаҕа кэллээбэй,
Учууталга үөрэммэккэ
Киммит үөрэхтэниэбэй?

Анота кыыс аҕата
Атырбыт саллаат үһү.

Үксүйн наҗараадата,
Оо, ону көрбүт киши!

Аля киэн туттар эбит:
Абата герой киши,
Дьонго киэнник биллибит
Совхоз тракториһа.

Үрдүк бочуот бэриллэр
Үлэ геройдарыгар,
Ити тустаан этиллэр
Алябыт абатыгар.

Оболор көбдүөрэллэр,
Олустук көпсэтэллэр,
Абалартан үөрэллэр,
Айманаллар, күлсэллэр.

Оболор сайылыкка
Оннук кэлсэппиттэрин,
Сизним кыра Натюка
Синилин истэн баран,

Оболор сэһэннэрин
Олуһун сөбүлээтэ,
Төрөппүттэрин, үөрэн,
Эмиэ оннуктар дьээтэ.

ЭҺЭМ

(Сизним көпсөүнэ)

Дьэ, эһэлэр сүрдээх да дьоннор
Дьиктилэри билээлэр,
Оннообор көтөрдүү киһилэр
Оболуу көпсэтэллэр.

Сайылыккыт тылаах муһнугар
Сайын аайы сымныттыр
Чаччыгыһыгар олорбутугар
Чэ, эһэм үөрэн ааттыр:

«Чах, чах чаччыгыһыгар — мин ылым,
Чардырбаама, үөхсүмэ,
Хаппыт отон бөбөнү буллум
Хата, аһаар, күрөһимэ!»

Онуоха туран чаччыгыһыгар
Олус үөрэн чочойор
Уонна күн аайытын олбуор
Мастарыгар олорор.

Чаччыгыһыгар чонос гына түһэр,
Тугу эрэ сэһэргиир:
«Обонньоор, үтүө сайын иһэр,
Отон бөбө үүнүө», — диир.

Ону эһэм чахчы истибит
«Оо, сөө, үчүгэй эбит!»
Уонна эһэбинини ыстыбыт:
«Отону снэ!» — дэстибит.

Чаччыгыһыгарбыт чардырбаата,
Чохчонголуу, ойуолуу,

Отоннорбутун булатгаата,
Тумсугунаан охсуолуу.

Отон энэм киннэхэ этэр:
«Одор, барыма мангаи,
Оболоргун интэн көтүтэр
Олохтоох уйабыттан».

Чаччыгынаар үерэн чардырбаата,
Чочуонайдык тутунаа,
Арааһа, кяни ити аата
Махтаннаба, дэ уонна

Убатын дьэки көтө турда,
Оболорун аһата.
«Хаппыт, кур отоннордо
Тобурбатыг»,— дьэгэ.

Энэм минигин мэлдьи үерэтэр:
«Көтөрдөрү тытыма,
Кинилэрдини үерэр-көтөр
Кини буол, Натан миэнэ!»

Ону хайаан да толоруобум,
Ончу тытыам суоҕа мин,
Көтөрү-сүүрэри таптыабым,
Энэм тылын өйдөөммүн!

СУЛТААН — ҮТ ОБОТО

Султаанчык — Үт обото,
Чукуулаах сотото.

Кини мэнигин, кэнэнин
Кэпсии түһүөгүм мин.

Кыһынын дьэбэ кыстаан
Күнү көрдө бастаан.

Одуулаһар өр күнү:
«Ол туобуй?»— диир кини.

Тыалы даһань билбэт,
Тугун дуол сэрэйбэт.

Саас биридэ ардах түстэ,
Султаан соһуйан үрдэ.

«Туох уута тохторуй,
Тобо тохтооботуй?»

Халлааны өрө көрөр,
Хантан уу ибиэрэр?...

Ону бэркиһээн сөбө,
Одуулаһым бөсө.

Ким ууну кутарый,
Хаһан ууратарый?

Өссө үгүс дьээбэтэ —
Тугу да билбэтэ.

Кэнэнэ бэргээбитэ,
Көрө элбээбитэ.

Даячага табыстах күн
Эбэм ытта ытын.

Куурбут ланха оту
Уматаары, уоту

Анһарын кытта, Султаан
Алмс үөрдэ бастаан.

Онтон дэ муодардаата,
Уоту сытырдалаата.

Муунун саалата сһан
Мэнзэк куотта, ээ, син.

Чооруоһу төрүт көрбөт,
Олбуорго түһэрбөт.

Ол лата харабыллыр,
Чооруоһу үүртэллир.

Хонууга түстүн да,
Султаан тута үүрдэ.

Моонһообон угун ахсын
Олороллоор тахсан.

Моонһообону сизтилер
(Чооруос да син билэр)

Очобо төрүт үүрбөт,
Кумаардылаан да көрбөт.

Арааһа, кэнэнгэр
Манһык саныр дһнгэр:

«Моонһообон уга — талах,
Олбуорбут буолбатах;

Дэ ити баар кэнэнэ
Ыт оботун киэнэ.

Хата, солуута суохха
Хабыланыа ахан.

Оботун — кыра сиэни —
Юлочканы кини.

Эбөтүттэн, эһэтиттэн,
Уонна ийэтиттэн.

Атын дһоннорго биэрбөт
Адынаттаах эбит.

Ким эмэ иллар эрэ,
Үрэн тобо барар.

Оннук Султаан «өйдөөх»,
Обо курдук, көрдөөх.

Ыалларын оболорун
Билэр үгүстэрин.

Ыттары көрдөбүнэ,
Ыксым үөрдэбинэ,

Дьороһуба сүүр да, сүүр:
«Оонһообут киһи!» — дһир.

Кэбиһий, ол эрэрин
Мэнзэгин сүүрэрэ

Табыллыа суоҕа, бука,
Үөрөһүнн бэрээдэксэ.

Эһэм кинини баайар:
«Иһит, сыт», — дһэн буойар.

Султаанчык — өйдөөх ытым
Түүнүн баайымга сыттым.

САЙЫЛЫГЫ САНЫАБЫН

Кыһыммытын кыһытаммыт
Сайыгыгыны саныабын,
Сылаас дынэҕэ олороммут
Сайылыгы ахтыарыт!
Сайын кэрэ сибэккилэр
Сайылыгы киэргэтээлэр,
Тохтобулу билбэккэлэр,
Туой өрө көтө-көтөлөр,
Онно үгүс чыпчаахтар
Олус дыкти ырыалаахтар.
Чэ, сайылыккыт ортотугар
Дьүөрэйгкэйдээн кириэбинг,
Күөх томторбут үрдүгэр
Көхтөөхтүк кэпсэтиэбинг!
Кэпсээг, ханнык сибэккилэр
Үүнэн-ситэн туралларый?
Сылайары билбэккэлэр
Манна туойалларый —
Ханнык ыраа чыпчаахтар
Тардын көмүс тыллаахтар,
Чэ, кэпсэтиэбинг!

Сибэккилэр үүммүттэр

Алтан от

Алаас иһингэр
Алтан тимэри,
От быһаһгар
Олус элбэри

Ким эрэ ыспыт,
Ити — алтан от эбит.

Сир сымэҕэ

Тоҕой үрдүн
Тобус-толору
Таас тимэх курдук
Обуруолары
Дьүэргэчи,
Дэлэчи
Тэлгэтэн кэбиспиттэр,
Эчи элбэрин —
Ити — сир сымэҕэ.

Ньургунунар

Харалдыт аайытын
Хаары хэйитан,
Чобоо ньургунунар
Уһулу ойоннор,
Күөх төбөлөрүн
Күнгэ көтөбөннөр,
Бөлөбүнэн үүнэннөр,
Ньургунунар
Ньургуйбуттар.

Күрдьүгэс күрүөтэ

Күп-күөх төбөлөөх,
Эриллэ-бурулла
Элбэх да салаалаах,
Сотоҕо соһуллар
Ииччэҕэй-бааччарай
Иһиллэр, хаталлар,
Моботой мунар,
Муннанаар ото,
Көр, ол иһин дэнэр,
Күрдьүгэс күрүөтэ.

Кулун туйага

Ооньуу сылдын
Омунаах кулунчук
Ууну үрдүнэн
Ойбутун курдук,
Күөлгэ, көлүйэбэ,
Кытахха, үрүйэбэ
Уу кырсыгар тэлгэнэр
Күп-күөх тэллэгэр
Хаптабай сибэккилэр —
Кулун туйахтара
Ыһыллан сыттахтара.

Уу кийинтэ

Үрүн төбөлөөх
Үчүгэй бабайы,
Нарын бэйэлээх
Намчы дабаны
Уу кийинтэрэ
Ууга үүммүттэрэ
Үчүгэйин!

Чымчаахтар ылымлар

Күөрэгэйдэр

Күнү таһаара,
Күнү киллэрэ,
Күөбү күллэрэ,
Күөрэйэн өрө
Көтө-көтөлөр,
Көрүлүүлэр
Күөрэгэйдэр!

Ымылар

Тың хатымга,
Тыа сырдымга
Көмүһү көмүскэ

Күүскэ охсо,
Лыгкыната
Ымы ыллаата.

Талах чымчааба

Талахха олорор,
Талбатын сагарар,
«Сүөгэй сизм, сүөгэй сизм!»
Дии-дии үөрэр
Чымчаабы ким билэр?

Сылгы чымчааба

Ампаарга, хоруобуйаба
Аты баайар сомуорсунаба
Арахпакка сыбымыр,
Анаан онно сымьыттыыр,
Сылгылары быһынан
Сылдын түүнү көрдүүр,
Сылгы, мал дьукваба —
Сылгы чымчааба.
Чычип-чычип чырыптыыр,
Ити сагарар, ылымар.

Чооруос

Тугу эрэ булбуттар,
Чооруостар үөрбүттэр.
Чубу-чубу чубугурас
Чооруос сүрдээх үөрүгэс.

Ынах чымчааба

Ынахтар аһаан сыппыттар,
Кэбинэ сыһаммыттар.
Тастарынан куттаммакка,
Туохтан да кыһаммакка,
Хас ынары барытын ааба
Сылдыар ынах чымчааба.

Кини ан-арагас түөстээх,
Оннук сын-сырдык истээх.

Тиит күөрэгэйэ

«Дьыы-дьыы» дьырылыыр,
Тыаны таптаан ыллыыр
Тиит күөрэгэйн
Ырыата үчүгэйн!

* * *

Сайылыгы таптааччылар,
Сайыгыны ахтааччылар,
Көлсөэммитин бүтөрдибит,
Кыһын син аһыа диеҥибит.
Чыычаахтары, сибэккилэри
Үөрэ көрсөөрүг, кинилэри.

КЫРТ-МОХСОБОЛ УОННА КУСТАР

(Норуот ооньуутугар олобуран)

Икки төгүрүк күүл. Биридэригэр кустар түһэн олороллор. Кустар аһымаллар, ооньуудлар, кынаттарын огостоллор.

Ийэ кус

Маат, маат... күммүт көрдө,
Көмүс уотун күлээрдэ,
Ийэ күөлбүт көөһө ньуура
Ирим-дырим долгуннурда.
Оболорум, ооньоонг, күлүг,
Умсууг, дайыг, көтүг!

Кустар

Кынат, дабыдал кытааттын,
Кырт-мохсобол сиппэтин!

(Кынаттарын саасына-саасына, төттөрү-таары усталлар.)

Ийэ кус

Тымным күннэр сотору
Тыалыран кэлиэхтэрэ,
Ооньоонг, көрүлээг эрэ
Онуоха диери, оболорум.

(Оболорун күөйэ устар, оболоро чөлөхтөдө түһэллэр.)

Кустар

Чэйиң, чэйиң, доботтоор,
Чэмэлийэр күннэрбит,

Дээрэлийэ ойбучча
Тэйэ-көтө оошньуохха!

*(Кустар, иккишэ буола-буола, кынаттарыман сэттигэн дайан
лаһыйааллар, өрүтэ көтөлөр. Ийэ кус тэйиччи озорон сингарар.)*

Ийэ кус

Лаһый, лаһый дабыдал,
Охсун, охсун кынат,
Сырдык, мичил-сандал
Күнгэ тийэ көтүт.

*(Кустар эмдэй-сэмдэй күүскө дайаллар, кустар түөстөрүн сууйа
уу өрүтэ иһыллар.)*

Кустар

Көмүс таммах мһыллаан,
Күөн-түөспүтүн сууйдуи.

(Кустар сымда өрө көтөн тахсаалар.)

Кустар

Күөх солко халлааммыт
Көһүттэринг буолуоба,
Көрүлүү-көтө дайаммыт,
Көччүйүөхпүт буоллаба.

(Күөл таһысар көтөн тахсан, күөлү эргийдэлэр.)

Ийэ кус

Хайалаах тыа диэкигтэн
Хараххытын арһарымаи,
Хайа, эмискэ көтөн
Кыырт кэлээрэй, сэрэнниг!

(Кустар кыһаммакка көттөр көтөн, күөлгэн ыраата охсолтор.)

Кустар

Кынат хайдах эрчимнээрий,
Кыһыгырымр тыастаарый?

(Илин-кэлин түсүһэн сырсыһа көтөлөр.)

Ийэ кус

Ыраатымаи, ыраатымаи,
Кыырт кэлнэ, ыраатымаи!

Кустар

Кырбийыһан сурабырбыт,
Кытаахтырыһан аатырбыт
Кыырт-мохсобол кэллэбинэ
Кынат быһыһа, куттаныма.

*(Үрдүктүк көтөн күөлү эргийдэлэр. Ийэ кус аһымрик тохтотон,
өбөлоро көтө сөлдүөллөрүн көрөн озорор.)*

Ийэ кус

Сөп буолла, түһүг, түһүг,
Сөрүүкээи, аһааи, уойуи!

*(Кустар нымтаары эргийэн эрдэхтэринэ, били тылааах тайыт-
тан кыырт-мохсобол көтөн күһүсүрайан кэлэр да, кустар орто-
лоругар бишрээ баар буола түһэр, кустар айманаллар, үрүө-
тариа көтөлөр.)*

Ийэ кус

Эһиэтэрим дуо, сэрэтэн,
Кыырт кэлэрин өйдөтөн!

*(Ийэ кус өрө көтөн тахсан, мохсоболдо чугаһымр. Мохсобол
ийэ күһү экирэтэр. Кустар күөлгэ арһам-тарһам түһэллэр.
Мохсобол ийэ күһү сымда-хаалгы тэбэр, мүлчү-хаччы тутар, ийэ
кус күөлгэ түһөн быһыһанар. Мохсобол күөлү эргийэ көтө сөлдү-
дьар, кыһыгырымр.)*

Кырт-мохсозол

Тугун абатай, куоттардым,
Күөлдэ түһэнгин туппатым.
Баркитин билдээн, кустар,
Көтөн тахсыг күөлтэн.

(Мохсозол үөһэ-аллара көтөр.)

Ийэ кус

Соллонноох тутан сиэри
Соруйан кыбытарын,
Көтүгөн баран тэбээри,
Истинг, албыншырын.

(Кинатын онгостунар, устар, айыр.)

Кустар

Куттаммыпныт аастабына,
Кырт бардабына,
Куорсуммут куурдабына,
Көтүөхпүт буолаба...

(Иккилиһ-үстүү буола-буола, сыремһа-сыремһа айымалар, усталлар.)

Ийэ кус

Сизэмэх аймах ингэлээх
Ситиэр дээри барбат,
Хайзаан да хаан иһиэхтээх
Хааннаабакка хаалбат.

*(Оролорун бубайардым күөйэ устар, Оролоро илин-хэлиһ түсү-
кэн сырса өөнһүрүллэр.)*

Кустар

Күммүт намтаан ээр дин
Көтөр кэммит чугаһаата,

Абаммытын уруйдуу Таһаарыабыг ырыата.

*(Көккэлиһ турар, сиктиһа-сиктиһа, кустуу сагара-сагара, бы-
таанник онтон түрөгүнник күөллэрин эргидэ усталлар.)*

Ийэ кус

Сизэмэх кыыртар сиппэттинээр,
Симэһин, хаан тохтубатын,
Эбэрдэ эрэ энэрдэнэр
Айан аартыга арылынны!

(Оролорун иһинээр кииргэ, кинатын даллаппыттынан дайар.)

Кустар

Уруй, уруй
Уоттаах күөгүгэ,
Айхал, айхал
Күөх сайынга!
Сырдык халлаан
Аартыктаахпыт,
Саймаар салгыи
Күөгү суолаахпыт.
Дайан-ходьон
Дайаахайын,
Көттөр көтөн
Күөрэйиңдин!

*(Көтөр-дайар икки ардынан дьизэрнэһэйдии дайаллар, үккү-
лууллар.)*

Ийэ кус

Кыраман айынгга турарга
Кынаккыт бэлэм дуо?
Тайалдан аартыгы тутарга
Дайадалгыт күүстээх дуо?

Кустар

Күүстээх, күүстээх эрчимнээх,
Көтүөх, көтүөх тэтимнээх.

*(Бука бары кынаттарын ууга дайыан, субуруна дайан ба-
раллар.)*

Ийэ кус

Мин бастаам, кэннибиттэн
Эниги батыһаарым,
Кымырт кэллэбинэ эрдэттэн
Аллара түһэ охсоорум.
Чэ, көтүөбүм, кэккэлэһин,
Утуу-субуу көтөн иһин!

*(Оболоро утуу-субуу өрө көтөн тахсаллар. Кэккэлэһин булан
көтөн истэхтэринэ, ийэлэрэ мохсобол илэрин биллэрэр.)*

Ийэ кус

Оо, сэрэһинг, күрэһинг,
Ол кымырт көтөн иһэр.

*(Кустар эмтэ күөлэһин билки налтым-налтым, ирбан-тарпан
көтүлөр. Кус оболоро күөлгэ итинчэ-манна бытарыһан түһэл-
лэр. Ийэ куйу кымырт сиргэ-халты харбаабыттынан күөлгө сунту
сурдулам истэринэ, хомус бийиһыттан тууһут ошоньор быса ту-
һэр, эрдитимэн далбаатыны-далбаатыны хайыһытаан бытарытар.)*

Тууһут ошоньор

Һаай, һууй, һаа!
Сизэмэх, тобо инсэбиний,
Сирэйи-хараҕа суоххунуй?..

*(Кымырт куйу ийэс көксүгэ тэбэн иһэн, ошоньор хайыһыттан
өрө көтөөрт, сымһа тэбэн кус туутун бурдас гиннарар уонна өрө
ханырайан тахсар. Ийэ кус ошоньор олорор хомуһун иһингэр
ууга «палкэ» гына түһэр, марымданан туутук-өгүк хомнар,
оностор, орсууй устар.)*

Тууһут ошоньор

Туох буруйугар ити күтүр
Тута сымста куйу...
Түөкүм кэм түөкүмэ өтөр
Эккирэттэҕэ үһү...

*(Туутун көрөр, билэгин тымса кутар уонна күөлгө киһирэн кус-
тары дайыһан эрдимэн тылбаарытар.)*

Ийэ кус

Быйһый кынат эрэ быйһыар,
Быйһалаантан абырыар,
Кыната суобум буоллар
Кырбый сиз этэ буолар.

*(Кустар мустан оонньуулар, икки күөл икки ардыгар, көтө-
көтө түһэн сирсэмһи оонньуулар.)*

Биир кус

Чэ, чэ, ситиг эрэ,
Ким быйһый тутун эрэ!

*(Өрө көтөр, ону биир кус эккирэтэр да, ситпэккэ иккис күөлгө
түһэрэн кэбидэр, бары оонньуулар, эккирэттиһэллэр.)*

Бары кустар

Кымырт-мохсобол суоба буоллар
Кыһалданы билбэккэ,
Көтөр суолдар бары сиргэ
Көңүл буолуо этилэр.

(Кустар оонньуулар-көрүлүүллэр.)

Сирбит сизэмэх кыыла суох
Сирээднэйэ туруохтун,
Көтөр бийэ куттала суох
Көңүлүк көрүлүөхтүн!
Кырбый бийиһигэр ситтэрбэт
Кынагы айхаллыабыт,
Көтүтэн күдүбүрэтэр
Күүстээһин уруйдуобун!

ИЙНЭЭБИТЭ

Кытайык кышата хайлах хараламмыта	4
Куоска уола ыалдыбат	12
Чооруос икки күүдээх икки	18
Саймы сайылыкка	36
Эгэм	39
Судгаан — ит орто	41
Сайылыгы сайырыг	44
Кыырт-мохсород уонна кустар	49

Иниэктэй Илларионович Эртыков

СТЕРХИ

Художник *Н. А. Павлов*
 Редактор *В. А. Тарабуркин*
 Худ. редактор *П. П. Соколов*
 Техн. редактор *А. В. Егорова*
 Корректор *К. Г. Андреева*

Слало 4 номер 23/1-1979 г. Подписано к печати 9/IV-1979 г.
 Формат бумаги 60x90¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Усл. п. л. 3,5.
 Уч. п. л. 2,29. Заказ № 31. Тираж 10.000 экз. Цена 10 коп.

Якутское книжное издательство
 г. Якутск, ул. Чайковского, 26/2

Якутская республиканская типография им. Ю. А. Гагарина
 г. Якутск, ул. Карола, 9.

10. nov.

SKYTCKAR • 1979